

Ser. 726

AM/8/92-

S. Mahlatjie

22.

1

0-1bAdultery, Marriage, Initiation.Ngwanenyana go fihlela a nyalwa

Ge ngwanenyana a es no bagong o tlo lelwa bjalo ka bana ka moka. Ge matsatsi le mabaka a dutse a sutela o fihla sekeng seo a thomago go thoka matswele, gona fao ke gona ditaba di tswalega.

Ka morago ga lebakanya ngwanenyana o thoma go raola. Ke mo ba bangwe ba rego ke go ipona goba go bona kgwedi (menstruation periods). Ge a hlagetse ke taba ye, bagolo ba gagwe bao ba setsegoo ba tseba taba ye; ba umitsa ba mmotsies, mme o tlo ba hlaosetsa ka mo a lego ka gona.

Go thwe Raisibe ke kgopa o swanetse go tsena ntlong. Raisibe o tlo fetsa lebaka le le lekanago matsatsi a supago a le ka ntlong.

Se se diregago kamo ntlong.

Ka tumelo ya se gageso, ke gore ngwanenyana ge a raola go na le mosimanyanawa thaka ya gagwe yo a mo direlego gore a raole. Ke fao ge a le ka mo ntlong o mekgwana-kgwana go fihlela a bololla mosimane yo. Le ge mosimane yo a se gona, bjalo ka ge go raola e le hlago, o swanetse go no bolela leina la yo mongwe. Bjale ge mosimane yo o tlo kwa ka letsatsi le lengwe a botswa gore a bolaele ngwana nonyana. Ge a sa lemoge o tlo hlaosetswa gore na ke go reng. Ka go dira bjalo ba mo tsibisa gore mosetsana o boletse leina la gagwe.

Gape go na ka mo ntlong, mosetsana o bogiswa dikoma, o bile o rutwa melao ya sesadi. Go a binwa o a betwa o a bintswa o a opelelwa.

2

Melao ka ntlong.

Kgopa e bontshwa gore go raola fa, ka pontsho ya gore ke mosadi o phethegile a ka ima ge a ka kopana le monna goba mosimane yo a phethegilego bjalo ka yena.

Gape le gona o lemoswa gore a se ke a robala goba a ikutswa le monna kapa mosimane, kapa lesogana ge e le gore o ile kgwedding (during menstruation) ka gobane a ka khutla motho yo goume a hwa.

RM/

Ge a ka diregelwa ke kotsi ya mofuta wo o swanetse go bontsha monna yo taba ye, mme a mmotse sehlare.

Sehlare ke se, ngwanenyana o tsea kgwedi ye (blood) a laela mosimane gore a rotele moroto goba yena ngwanenyana o rotele moroto a hlakantsa le kgwedi a fa mosimane a nye. Ge a nwele ke moka o fodile le ge e ba o be a setse a thomile go lwala.

Ge mosimane a lwala bolwetsi bjo ga rote, ga ye kgakala. Gape kgopa a rutwa gore ge a ka imiewa ke motho yo mongwe ga swanela go hlwa a sa robala le yo mongwe gape, ka gobane a ka mo khutla, mme ge a mo khutlile ka mpa ga go na sehlare. Monna yo o swanetse go hwa.

Gape le gona o bontshwa gore ge e ka re e le moimana, a goma tseleng (miscarriage) ga a swanela go robala le monna, le go e ka ba monna wa gagwe ka gobane a ka mo khutla. Ye taba le yona ga e na sehlare. Le gona motho yo ga hlwe matsatsi o hwa le sefale. (immediately).

3

Ge mosetsana a ka lalwa mpa ke mongwe o swanetse go monna wa a ka robala le yena ka go setsebe o swanetse go bitswa (die). Gape ge basetsana ba babedi ba tlrtlola le monna o tec, ge yo mongwe wa bona a lwala, yo mongwe yola wa go se lwale a se ke ya go monna. Ke gore a ka godisa bolwetsi. Goba ge a lwala kudu, a ka a napa a bitswa.

Gape le gona, ge yo mongwe wa ba babedi bao e ka ba motswetsi, yo mongwe yo a se ke a ya go 'mona. Gobane yola wa motswetse, ge a ka kwa fela, lentsu le mogadikana yo wa gagwe ke moka ke lehu. Ke thuto yeo kgopa e fiwa lebaka ka moka ge e le ka mo ntlong. Basimane le bona ge ba le morotong ba lemoswa taba ye kudu ka maatla.

Kgopa e tswa ntlong.

Mohla kgopa e feditsi matsatsi a supago, bjale a swanetse go tswa ntlong. Tsatsing leo banna ka moka le basimane ba kitimiswa gore ba se ke ba bona koma ye. Ba bethwa ka dithupa.

Go tlo ba go dirilwe mabjalwa a mantsi. Ge banna ba tahabile kgopa yeo, e apeswa mantlakalana mme ya fiwa seletswana sa magagane (battle axe) ka fao basadi ba tlo thoma go e opelela, ba tlala go se botse.

RM/

Ke moka ba tswa ka lesoro ba leba mmotong gona mo, go tlo
hiwa go binwa montlakalana. Banna bona ba hlaletse ba le mebotong.
Lentlakalana, le tla le re: Kgetholo! Le lebile banneng ya banna
ya anaga motalane. Ge go fedile fao, go iwa nokeng gwa hlapiwa
yaba mogobo gwa thwa gas. Lehono go fedile banna ba ka boyo gas.
Ba fiwa mabjalwa; ke monyanya o mogolo.

Kgopa ye e tlo fetsa matsatsi e sa boledisana le banna gob
masogana a o ropelego. Ge e la maschoro ona ga go na molato.
Ba ba ratago go mmoledisa ba swanetse go mmula molomo ka maseka
le meruka.

Mogongwe e kaba a setse a rupile ke gore ge e le go rupa basa-
di ba no rupa e sa le bs ba nyenyane. Ge a se se a rupa a swan-
tese gore a ye go ropa a kgone a e tla go tsewa.

Basadi ka rupa.

Bona ba rupa gas, kgong ya mosate. Ge bodika bo se se bja
tswa le bjale bo ka se tsewa. Go binwa dikosat mo kgorong ya
mosate le gona go rutwa melao ya se sadu mabapi le hlompho le boe-
tswaro. Ngwale o kgona go tla ka gas ga bo mme a ba a boela
kgorong.

Diaparo tsa bona ke dilegaleno ge ba hlakana le monna ba wa ka
lekgwale mme ba lotsha ka fao molotshwe o tlo re "Botsha" Go
tsoga ba sepela.

Mohla ba ologa le bona ba tlola ka matsoku, ba ba ba beolwa.
Kwa mosate le bona ba boga dikoma, ba opela ge e le mantseboya e
bile ka rutwana dilwana-lwana.

Lebolla

Kgoro e ngwe le e ngwe e na le mekgwa ya yona ya go phela.
Ke taba ye e thabisago go fahlogela thaka e tsheatshe ge e dutse e
gola. Gona fao ge motho e lemogile, o tlo fela a ekwa bagolo ba
bona ba ba kotla ba re, "Ba ssa le disa mphogo wa thipane".
Le bolaya dinonyana le (mnebu) mnebutla le sa swaetsa banna.
Di tlo le tswa godimo ga nlogo mohla le ya go wela.

Aowa ke banna lehono ba ka wela. Noma ye ntswa ke ra motwana
yo e le lego mokgomana yo mogolo mme a filwe motwana mo elego yena

726

ntohai. Le bona ba mosate ba ntsha koma ge go e na le mosimane yo a lekanego go wela. Ga go mofo yo a dulelwago go hlagisa koma.

Ge ditaba di le bjiso ra mmotwana yo ya tloga o tsea patla o lsba mosate. O ya go kgopela serumula, ke gore dumolelo ya go wetse. Ge a dumelletswe o boyo ge ame a bitsa pitso ka fao banna ba kgobokana.

Ge go rerilwe go nyakawa ngaka ya go thea moroto. Ge tseo di phetegile basimane ba motse ka mokak ba kgokantshwa ba laelwa gore ba swanetse go ya go rema.

Ka le le latelago, basimane ba rwalelela dilepe, ba ya go hiwa ba rema dithate, ba aga kgoro ya mosate, e lego ya ra mmotwana.

Ka lona letsatsi le; ba swanetse go lala kgorong ya mosate. Go tla la go se botse go se bothakga, ba fokwa ke ngaka.

Ge gore phatla! Ba tswela mme mediti e ba dikile ka mathoko; go gobja mogobo go lebilwe morotong. Go opalwa, "Kgomo Madikana". Ge go dutse go sepelwa go gobja thaka ya mediti ntshasana kgong ka dithupa. A nkgisana ga go botse go go bothakga.

6

Go fihlilwe morotong.

Lehono ditaba di ama ka go sele. Ba ra bo-ra-badia, e lego bakgalabj^{es} ba emela mediti ka maoto. Gona fao e tlo hlahlagana gwa lla moretlwa fela. Ge thaka ya mediti e patlilwe e tlo emela kgala.

"Banna!" Thaka, tshimana e tswara melomo. "Na lehono go tlang".

Aowa, bjale ke gona basimane ba thoma go boga koma.

Basimane ba kgobelwa go tee, mme thipana yo ba be ba e hiwa ba mmotswa o fihlilwe ka gare ga sethokgwa kgaufsi le moroto, wo o setsego o theilwe ke ngaka, ka dipheko.

Thaka tshimane e tlo rafja ka o tee ka o tee e iawa go thipane.

Mosimane ge a fibla mo o dula godimo ga lefsikana le a ka go setulo. Sona setulo o be a e hiwa a se botswa ka mehlia ge a humanwe a dutse godimo ga estulo. "Mosaa! Setulo se tlo se dula na ka letsatsi le le ngwe".

RM/

Ge a re godimo ga sona kota! O makala a setsa a kgaoletswe setsiba. Ge a he! Motlo a mokhupetsa mahlo mme thipana a napa a mo lomisa koma ka thipa. E tla napa e le mosomo go fihlelela ka wa mafelelo.

Go na fao mosimane o a bokolela bjalo ka kgomo ge thipa e ja motho.

Gona mo go songwa ka molao. Go thongwana ka yena ngwana wa ka mosate yo koma e ntshitswego ka yena. Ka morago go tsena ngwana kgadi e kgolo. Go songwa bjalo ka le nanoe la ba lesika la mosate ka go fetana ga bona, mme go feleletswa ka ba balata, goba bao ba tswago mehong.

7

Go dulwa ka morotong.

Ka morago ga go thipane a feditsa mosomo wa gagwe o tlo humana basimane ba ikemi makatla, ba hlahfetswe ke nega e ka ke diphookwana mohla di tsenaletswe ke thipane.

Lehono ke lebaka la gore ba tse a ka morotong. Gona fao tlo huna bana ba eme ka maoto ba aga legora le mesasana ya go robala.

Lehor a le le agilwe ka mokwa wa bonagalo ya kgwedi ge e ena le matsatsi a mahlano.

Ka fao go hlabja sesipi e lego mollo ka polelo ya koma. Mollo owo! O gotswa ka gohlamantswa ya ba motepetepe wa go ya le sebopego sa leroga.

Bodika bo dula gare ga mollo le legora. Legora le bo dikaletsa ka nthago mme mollo wa ba ka pele. Lona legora le e bile ke mesasana ya bjona ya go robala.

Gona fao go tlo kgethwa gare mo e lego mosate. Gape bodina boblo bawa ka mokgwa wa go fetana ka bogosing go fihlelela ka molata. Ka mehla mollo o swanetsa go thoma mosate o kgone o neeletswa mathoko o hlo.

Gape le gona, tsatsi le lengwe le lengwe ge bodika bo tsogo goba bo goroga bo swanetsa go kgobakana mosate mme bo hlabo tlou. (opele) (cekitso mosate).

Ge tsae ka moks di phetegile, basimane ba lelwe gore go tlegat bjale polelo yeo ba bego ba e bolela gae ga e sa bolelwaa mme go bolelwaa polelo ya koma.

RM/

8

- a Ba rutwa gore mollo o bitswa sesipi.
- b meetse a bitswa matsana
- c bogobe bo bitswa mogare
- d nama e bitswa sekwalo
- e modika o bitswa moloi
- f maaka a bitswa mêmêmâ
- g lesata le bitswa maduke
- h go lebelela go bitswa leihlo
- i go dula ke go hlabâ thêkhé

Gp a lewa

Fao bodika bo dula ka madulo mme bja bitsa mogare. Ke gore bja thoma go hlabâ tlu. Tlu ke ngwedi goba mollo. Go k watangwa ka khuru e tee, gwa lebelela teko e tee, mme motsogo a dutse a phoswa pele le nthago (beating measure).

Ge go fedile fao, go k watangwa ka dikhuru gwa bewa diatla komeng. Ke gore diatla di dula ka fase ga molomo bjalo ka mosadi a lessa ngwana.

Mediti e a bo gana bodika bjo mongwe le mongwe o lessa ba gagwe.

Ge diatla di le komeng, moditi yo mongwe le yo mongwe o ngwata bogobe a lokela ka diatlong tsa modika yo mongwe le yo mongwe ba swanetse go ja ka go kgahlametca.

Ge a file wa matho, o swanetse gore ge a e fa wa mafelelo e be yola wa mathomo o feditee.

Ge ba sa je kapela, go thwe ba nyapya. Ka fao moditi o tlo ya nabo ka sehlwara-hlwara, e be ya a boyo nabo, a dutse a re, "A se mphoke, a se mphoke, mamotalane; mothama moloi". Ge ba dia yo e lego mmago bodika, ke gore mokgalabje yo a salago nabjo kamehla, a bona gore ba nyapya, o inamisa mediti ka moka; mme fao ba tses bogale bja go tsentsa sehlwara-hlwara. Ke fao se tlo mo fo-ka ka gohle. Modika ga swanela gore ke khotse. Be swanetse go no ja go fihlela ba laelwa gore ba lehle so a sa lego ka diatlong ge go bonwa gore ke khotse.

9

RM/

Ge go ka re go sa lewa motho yo mongwe a rogana gampe, goba ka tea bentswa go thwe mafswere.

723

Ka-fao bodika bo labla dijo ka moka, le go e ka ba ba be ba sa thoma go ja, mme motho yo o hlwesitse bodika le tlala. Ka fac o tlo bethwa ruri.

Ge dibonelo elego magobe a badika di fihla di swanetse go blaniobja gore ge e ba go ka ba le yo a loketsego molemo gore a bolaye, modika yo a molebantshitsego, se tle se bonale.

Ge se ka fata se se se sa bonwa modika yo a ka es jago o swanetse go se hlatsa, ka baka la gore badika ka moka ba beilwe ke ngaka ka dihlare gore ba se ke ba loiwa, le go eka ba ka mokgwa ofe.

Go a robala go a tswagwa.

Pele go robelwa modito yo mogolo yo a sekego a e ya gae, o tswela ka ntle ga kgoro mme a hlabeltsa ka kosa. Ge a feditse fao a re "Sai! Sai". Ke gore robalang. Ka fao o tlo ba lerole le thunya eka ke ditola di tshabelta meleteng. Ga go tla modika ga dumelwe go tsoga bosego a tswa ka lesoro. Se se tshabjago ke gore mogongwe a ka tshaba a ya gae. Ge go tsogwa le gona moditi yola o tswa gape ka lesoro a hlabeltsa a re "Pudi ya phoko ka tsoga ka tsoga ka ka hlahla leledu, mme modika tsoga gale modika o letse le tla phahla! Phahla! Ke gore tsogang, tsogang. Ge ba tsogile go tswa "Sebitso mosate". Mme go hlabje tlou o tsee, ke kosa ya bona e kgolo.

10 Ge go fedile fao bodika bo ikgoletsaa melwana-lwana go fihlela e swarana e ba mollo a tee wa motepetepe. Ka morago go thwe "Baloi sakoni". Ke gore ba ka ya kgakala le go hlapologa. Ka morago ke go bitsa morago ke moka gwa lewa ge go fedile fao motho o tlo re "Kgstli!" Ke gore gabang mmele ya lena ka melora goba mogohlo (lime rock or white clay). Ka fao e tlo sala e le ba ba swana ba ratega.

Go a etiswa.

Ge go etiswa go hlabja melao go phadisanwa ka melao le ka go opela. Fela ga go opelwe x dikosa tsa gae.

Mediti e ruta badikana melao le ditabana tse dintsii tsa koma

RM/ gore ba se ke ba hlowa.

Go dula

Modika o dula ka go hlabo thethe, ke gore o kwatama fase ke lerolo le tee mme a bea lerago godimo ga serethe sa leoto leo. Le lengwe leoto le gata fase mme khuru ya lona ya leka godimo. O swanetse go dula ka mokgwa wo kamehla. Ge bo lapile dula ka khuru yeo, moditi o tlo re "Mosato mosatola koma". Ka fao ba tlo khutse yeo khuru ba dula ka yela ya ye ngwe di tlo no khutsipana bjalo.

11

Lahu komeng

Ge modika a hwile, ummagwe ga tsebiawe selo go fihlela mohla bodika bo aloga. Tsatsing leo ba tlo fihla ba re mo lapeng la bo mohu ba phsatla mogopo o ka go o ribibega.

Modika o tshabetsae gae.

Ge modika a tshabile komeng banna ba ya go mo tsea mme ba tla ba mmolaya. Gq ba sa dire bjalo ba swanetse go mo gafisa a ye le naga, ka gobane o bontshitse basadi dikoma.

Mosadi o bodika.

Mosadi ge a ka re a sepele a wela bodika a swanetse go bolawa. Go thws o bonetse banna dikoma.

Motsweledi.

Ge motho a ka fihla morotong a sa tsebjie o swanetse go blaba molao wa go bontsha gore o boletse. Ge a sa tsebe molao o swanetse go bontsha banna koma ye ya gagwe. Ge go humanwe gore ga se a wela o a bethwa, gomme, a napa a wetawa.

Dilo

Modika ga dumeliswa go ja dilo tse nago le letswai, gape le gona ga dumeliswa go nwa meetse; ka gore a ka tloga a blatsa gola a e ja le gona a ka ota.

12

Bo ya fetolelwa

Ge go bonwa gore bodika bo a raola (getting cured) bo thoma RM/ go fetolelwa ke gore bjalo bo ka ja dinama tsa go tswa gee le dilo

ka moka tsa matswai.

Tsatsing leo Mantlakalena a hlwa a bina le basadi ba eme mebotong ba hlalatse.

Fao gs o le kgole o tlo bona botse ge lentlakalana le thimethimela le bina santikwe.

Ge lentlakalana le ka wa fase, banna ba ketima ba le pipa ka dijase gore basadi ba se ke ba lemoga gore ke motho. Gona fao banna ba tlo re basego gola bodika bo robetsa ba ya ba rema thate ye, telele-telele ba e kgokelaja meselana ya mebutla koa nthleng. Thate ye e bitswa "Molakodu; mafefo".

Bjona bosego bodika ba tlo tsoswa ka tee ka o tee ba boga koma ye. Mosegare bao ba ratago ba ka e namela.

Ba aloga.

Mohla ba aloga go fiswa moroto. Dilo ka moka tseo di bego di dirwa di sala gona kwa tsa fiswa. Ga gona modika yo a swanetsa go lebelela morago. Ge moroto o se sa bonala go a dulwa gomme diale tsa tlola tsa apara le ditsiba tse di botse tsa banna. Ge ba tlotse ka letsoku ba bile ba apere ba leba mosate. Go a gobja a se mekgolokoene a go botse

13

Mosate.

Ge ba le mosate ba hlwa matsatsi mme ba re ka bosego bjo bongwe ba ya go sware tau. Tau ye ke motho, mme swere thate yeo o rego ge a e hwidi-hwitsa a dira lecata le e kago ke mollo wa tau. Gona mo mafyaga a swara bothata.

Ka letsatsi le le latelago leo ba ya go thopa sefo nokeng gore ba tle ba humane leina. Ka fao ba ntsha lesogana goba a mabedi a lebelo. Ditswamathukhu di swanetsa go mo kitimisa gore ba se tsie. Ge ba boyo fao, ba boyo ba hlopile, mme yaba tlola gape.

Ka la ka moswana bo mmabona ba tla tla ba swere meruka mme mangwe mongwe le mongwe a supe ngwana wa gagse. Ba bangwe ga ba gakwe ke bana. Ge go fedile fao, ba phatlalala mongwe le mongwe o ya gae.

RM/

725

Ge ba fihla gao ba hlapiswa bjalo ka ba kgonyana. Ba fiwa maseka pele ba hlapa. Ba hlapiswa ke banenyana bao ba bego ba ba wetsa. Ke gore bao ba bego ba rwala dibonelwa.

14

Bootswa

Motseng wa ga Masoma e be e le motse wa seratlatla. E se nyana e se tsogana e le lerole.

Bjalo ka ge bagolo-golo ba boletse ba re, "Legotlo le ka se kgotlale go lebana le dithotse la se diphure". Banna le basadi ba ga Masoma ba lemoga gore ge ba ka se dire melao ya bona ya tswanelo mabapi le bootswa, go ke se loka selo motseng wa bona.

Gwa rerwa gore banyana le masogana ba swanetse go kgetha monyane o le ofe le lesogana le fe le lefe ba swanetse go tsebjja ke motse ka moka gore mokete o kgethane le mokete mme mokete le yena o kgethane le mokete bjalo bjalo.

Taba tsa se tle! Ka letsatsi le lengwe Raisibe yo a bego a kgethane le Setsi a ba hwetsa ke mokgalabje Nkokwane ba sa lalane. Aowa, ka gobane go be go tsebjja gabotse gore ba babedi bao ba kgethane; gwa hlokega molato.

Gape ka lebaka le lengwe Mosima yo a bego a ropile a lalwa ke Kgabane yo e bego e le lesoboro. Molato wo ga o a ka wa ba wa iswa pele le ge e ka ba kgorong ka gobane go be go tsebjja gabotse gore ge kgarebe e letswe ke lesoboro ga e sekwe.

Mpa yeo ya Mosima ga ya ka ya lefja le ge Mosima a be a imisitswe ke lesoboro leo gape, Raisetsa yeo a bego a beeleditswe ke Matsobane o ile a lalwa ke Kgati m yeo a bego a kgethane nae. Ka gobane Kgati a lailwe gore le ge a kgethane le Raisetsa, o swanetse go lemoga gore a mo lale ka blokomelo mme a se ke a mo imisa. O ile a lefisia dilo tse di sopago. Dilo tse o be e le kgomo le pudi tse tshelelagoo. Seo ke sona seroto sa go lefa go fihlela le lehono.

Ka gobane matsobane a be a sa rata go tsee Raisetsa, dilo tse o ka moka di ile tsa ya ga bo Matsobone. E fela ge Matsobane le batswadi ba gagwe ba be ba se sa rata Raisetsa, Kgati o be a ka no mo tsee. Ka fao o be a ka se ke a lefa. O be a tlo no ntsha dilo

15

RM/

tsa go nywala mme ba bo Raisetsa ba ntsba tsa bo Matsobane ba ba lefela.

Molato wo o ile wa fetsisa ke meloko le batwadi ba Raisetsa, le ba Kgati le ba Matsobane fela, ka gobane Kgati a be a sa ganetsa molato.

Go nka ba a ganetsa, molato wo o be o tlo ya kgorong ya mosate.

Ka lebaka le lengwe Ngwako a lala Ramadimetsa, mme a mo imisa. Ka gobane ba babedi bao e be e le masoboro, molato wo ga e ya ka ya ba selo. Ke gore seo ga se molato ka gobane ba babedi ba e le masoboro.

Ka lebaka le lengwe Tabana yo a bego a tsere Masebodu, o ile a swara Kgalefi a letse Masebodu. Kgalefi o ile a lefiswa ka tabana a bego a nyaka ka gona. Taba ye e ile ya fetawa ke ba bararo bao ga mmogo le maditsela yo a ilego a rongwa go phuphutha.

Ga e le ditabeng ka moka nnete e hwetswang mosading goba kgarebeng. Ga go nyakage dihlatsi di beng e fe le e fe ya go lalwa ga mosadi goba kgarebe. Ga e le monna yena ga na boikarabelo.

16

Kua Moung.

Tabudi yo a bego a se se a wela o kile a lala Kgasana, yo kgarebe yeo e bego e rupile. Kgasana yeo ga a ka a lefy a le gona ngwana wa gagwe o ile a bolawa. Gwa thwe e ngwana wa mpja.

Kgarebe ge e be imisitswa ke lesoboro e be e gobosa, ya tswewa ka mare; ya bitswa mpya le gona ya se sa tsewa ke motho.

Kgarebe ge e ka esnya gabedi, e lefy a la mathomo fela. La bobedi go isa pele ga e sa lefy a.

Ditsenyagalelo. Tsa kgarebe yeo e se se go ya beeletswa di nyakwa ke batwadi.

Ga go motswadi le ka o tse yo a ratago gore morwedi wa gagwe a imisa e le gore a tle a humane leruo la mofuta woo. Ke dihleng tse bohloko ge morwedi wa motho a imiswa ka phôšš.

Ke tsona tsa bogolo-gole ge re re senollelw a ke bo-hlogo-putswa.

RM/

Ka lebaka le lengwe mogwera wa Tseke o ile a ratana le Kwena morwedi wa Ramaisela. Ge ba babedi bao ka kwane Tseke a taibisa batswadi ba gagwetaba ye. Aowa, le bona ba kwana nae. Fola pele ba Roma mmaditsela, ba ya motseng wa gabon Ramaisela. Ba sepela le metswalle ka moka ba seela bophelo bja batswadi bja Ramaisela le meloko ya gabon ka moka go tlogo hlolegong ya bona.

Ba rata go tseba ge e ka ba ga ba seleke, (loyane) ga bana dintwa ga se batho ba lesata, ba mpherefere. Ge ba seetse ba humane gore ke lesika la batho ba Roma mokgalabje Kgatwane go yo ba kgopelela mpyanyana ga Temana, e logo atswadi ba Ramaisela.

Ba ga Temana ge ba kwele tsee ba tsbibisa batswadi ba Tseke gore ba sa tla tsbibisa ba ga Temana. Ge go sa le bjalo, ba tloga ba ya motseng wa gabon lesogana go yo latisisa tsa bophelo bja bo lesogana ka senkhukhung. Aowa, ba hwetsa gore ke lesika la batho ruri. Ka fao ba laetsa gore mmaditsela yola a boye. Ge a fihla ba mmega legogong ka ntlong mme ba mo tlotsa ka makhura e le pontsho ya gore ditaba tsa gagwe di emogetswe.

Ka moswane ge a boela morago a fihla a di tsbela ba k gabon Tseke gore ditaba di lokile.

Ka morago ba ba Temana ba sila fola ba Roma mmaditsela wa bona a issa ga gabon lesogana. Fola yeo e le ya go bitsa dikgomo tsa go nyala. Fola yeo ya taga ke mma Lesibe yeo e logo kgadi ye kgolo yabo lesogana.

Ka moso ba bo lesogana ba kgobakana ba rera go ntsha dikgomo.
18 Gwa ntshwa kgomo taa hiano le dipudi tse pedi.

Ge tsee dilokile ke ge kwa ga Temana mabjalwa a bakgonyana a hlotlwa go se botse.

Gwa ntshwa bakgalabje ba ba supago ba go soke dikgomo le yo mongwe wa bo lesogana le makgatle wa gagwe. Ba babedi ba bona ga ba soke dikgomo. Ke bakgonyana. Ga e le monye bogwe yena o sala gae.

Dikgalabje tsa t ena fose taa di rithimula di lebile ga bo monyana. Yaba kua ga bo monyana lessoro la go tsena ka kgoro le tswaletswe le ile tidi-tidi.

Basadi ba lahlile mesese kgakala ba tsoteditse ba ponapona ba swere dipatla ba eme kantle ga lesoro. Ge dikgomo di fihla mokgolokwane wa lla! Basadi ba di batamela gore di se ke tsa tsena ka lesoro. Patla ya lla godimo ga kgomo le godimo ga motho. Banna ba go tlissa dikgomo le bona ba di tsene ka morago gore di se ke tsa retologa.

Ge kgankga e sa ja motho mokgalabje nong a tswa a leilwe, yo a bego a fihlile yo putsanyana ka letlalwaneng a schla legora ka thoho a tsena, ka gare. Ge a tsene a soba putsanyana tsebe ya napa ya bea mokgosi. Ge bakgalabje ba bo monyana ba ekwa e lla la ntsha lentsu ba re, "Le sa raka dife gona di setse di tsene ka gae.

Ntwa ya napa ya re gao! Lesoro la bulwa gomme tsa tsene. Mekgolokwane e se mekgolokwane. Aowa, taa tsentshwa ka sakeng mme bakgonyana ba a lelwa magogo. Ka morago ba thoma go rera. Aowa! Tsem humenega di lekane, mme bakgonyana ba hlabiswa pudi. Ba beya ba tlotswa e le pontsho gore ba dumaletswe.

Mmathapana ba laela ba tloga, gwa sala mokgonyana yola a eme-tsego monye bogwe.

Lesogana le e lego mokgonyana le makgatile x ba swanetse go roba-la le makgarebe ka dikobo di tes. Ge banyana ba ka yo robala ka ntlong ye ngwe ke molato o mogolo. Ge ba sa phuphuthi, dikgomo di swanetse go boyo.

Bjale ge e rile ge tseo ka moka di phetegile, ba bo lesogana ba roma mmaditsela go yo kgopela sego sa meetse.

Ge a fihlile a in botswa gore a boole morago ba gore ba ga Temana ba swanetse go kgobokana pele. Aowa! Ka moso ge a boolela a botswa gore tsa lena re di kwele mme le swanetse go ntsha kgomo sa kgoro le tswetse (kgomo) goba tlosa-di-ropeng. Ba bo lesogana ba phetha taba yso.

20

Banenyana ba apesitswe meruka, ngwetse ya thoma go x laiwa. Ya ntshetswi dipudi le tse dingwe. Lehono dirotwa, masapelo tsa lokiswa go re Ramaisela a sepele. Ga e le monna wa gagwe yena o e nwela mabjalwa kua ga gabu.

RM/

Bjale ngwetse e a tewa. Ge e fihla seferong ya emiswa gomme ba bo lesogana bao ba tlilego go tsea ngwetse ba ntsha selo.

Ge ba etswa ka lesoro ya busa ya ema. Kgaitse di ya gagwe a ntsha lerumo a le blaba fase, ba re go le blomola ba le isa ka gae, ngwetse ya napa ya tloge.

Dinokana ka moka tseo ba etilego ba di tsela, ngwetse le bagobo b a ema ba ntshatse solo gomme ba ba ba pepulwa.

Ba rile ge ba fibla ba tsenela ka kgading e kgolo. Ka morago ga matsatsi kgadi ya dira bjalwa ya isa ngwetse ka gae.

Fao ke gona monna a kgone go go isa mosadi wa gagwe ka ntlong ya gagwe. Banenyana bao ba tliego le ngwetse ba lala ba se se ba ja.

Ge go esa ba ya kgonyeng, ge ba boy a ba solelwa bogobe bja se-phara. Ngwanenyana yo mong wa bona a bo papatla ka menwana yeo e tlotsego matsoku.

Ka fac ba bo lesogana ba ntsha solo sa go phuphutha ka gobone ba menyana ba ngadile dijo. Gona ba thoma go ba opeela bjo bo botse. Ge go fedile matsatsi ba boela gae.

Ka morago gwa dirwa mabjalwa a go isa ngwetse ga gabo go yo tsholla bongwetsa.

Pele Ramaisela a e ya malaong le monna wa gagwe, o ile a lekolwa ke bakgkolo. Ge be be a humane a kile lalwa o be a swanetse go gomisa mme dikgomo di boye. O iswa ka kgapana yeo e phutswego lesoba ka fase la go bontsha babo gore pitsa ya bona e pulegile.

Go nesa pula

Bagolo-golo ba re, "Mahlo ke diala ga tsee sa motho; go anegelwa ke go tingwa".

Kua ga mmankodi kgaufsi le Setlaolo (Uitkyk) go diregile se: Bjale ke ge e le lebaka la go ntsha matsema, morena Mankodi elego yena Komang-ka-nna; a gweletsa mangaka ka moka gore a tle go theola pula. Aowa! Letsating leo ba boy a ka moka mangaka-thebele. Ba hlwa ba di gasa go se botse ba dutse ba supa mahlakori so e tloge blomotsa gona.

Ka la ka moswana ge go direlwé sepiri mme go agilwe mosasana o go beilwego pitsa e kgolo ka gare ga one; go apeilwe dihlare tsa go nesa pula, gwa romelwa banenyana va ditoka-matswole gore ba ye go kgelela meetse nokeng. Banenyana le basimane bao b a setsego ba

raotsae ba ile ba ganetswa ka gobane ba setee ba silafetsae ka tsa bootswa. Banenyana bao ba re go fihla nokeng ba titimetsa meetse ka dikgapana bjalo ka go ba be ba laetswe. Ge ba dutse ba titimetsa ba opela kosa ba re "Pula, pula se tla ka lero, pula ya bo ra-mo komana".

Ge ba tloga fa nokeng ba se lebelele morago go fihlela ba fihla mola pitseng ya dihlare. Ba tsollela meetse a le ka mo pitsang, motho e dutse a t huduwa. Ba gotsetsa mollo o mogolo mesi ya thunya gwa se be botse.

22 Ge meetse a lego pitseng ya go apeya pula a thouile go rutherforda, basimanyana ba le ngatetsa tsibana. Ba tsesa dithupa tseo ba di filwégo ba di tlopunya ka meetseng a lego ka mo pitsang ya go apeya pula, mme ba kga meetse a ka lenaka. Ba kitima le mallwane yohla ya naga ya ga mnakgodib a tsama ba go kgobakantsa dithole mafateng gohle ga ditsele, (crossings and junctions) mme ba tshele mphoko e lego meetse a hlakantsitswego le dihlare a tswago ka pitseng yela ya go apea dihlare.

Ge ba dutse ba opela bjalo, ba be ba goba mogobo wa go bitsa pula. Ge ba gahlana le motho; mosadi kapa monna kapa mang le mang o be a swanetsa go ba fa mafitisa: E ka ba thobotsa, e ka ba nale, e ka ba moruka, e ka ba lesaka le tse dingwe. Ge a se na sele o a inamiswa ka moretlwa.

Ge ba hweditse motho a sola pitsa, goba a anegile mohlaba, ba betha dilo tsesa ka dithupa tse gomme ge e le magobe m ba je, ge e le mchilaba e arwalwa ya ya go dira mabjalwa mosate. A bitswa mabjalwa a mafitisa.

E rile gore basimane ba felelela go boy a gae, lero la hloma ka le boy a la thaba ya setlaola. Aows, la boy a le kgotlopetsa batwapong ba roka la ba fa modulo. Gwa lla mothotsa gwa re, "tshakga-tshakga-a--!"

Ge go esa ya se be mokgolokwane ya ba kotsa. Gwa hlabja nku ye ntsho yeo e be go e blabiswa ngaka yeo e supilego lehlakori leo pula e tlo go hlag a gona.

Mokgwa wo ke wo e kilego ka bona ba ga Mmagabolo le bona ba nesa pula ka ona koa ga Seclwana m sa Mmataladi; sekgopa banna matolo.

23 Taba ye e sa le e e ba gona bogolo-golong, mme le bjalo go bothata le go badumedi go kgoanana le tumelo ye. Ka baka la gore Modimo o bona khlofelo ya batho le tumelo ya bona mme a ba fe ka mo ba kgopelago ka gona le ge ba dira e ke ga ba lebantsha yena. Taba ye e a diraga le lehono, bjale ka ge ke swanetshitsae ka se se diragetsego pelc ga ka.

Ka fao ba dumedi ba ban si ba thoma go ba le megopolo ye mentsi. Ke gord ga ba tia dumelong ya bona, ka fao Modimo o sitwa go ba fa ka mo ba kgopelago ka gona.

Ke tseo di diregilego ga Mmankgodik ka selemo sa 1945, kgwedding ya October.

Ke tsona tseo re di humanego go bo hlogo-putswa ge ba senolla diphiri.

24

Direto tsa dilo

Mmutla. Ka mmutla morwa Masekana lehu ke tshaba la thoka la mpya ke hwa ke kganyetsa.

Mphse.

Ke mphse ngwana Matima mollo. Ke paletse hлага e feelela marobo.

Naga ya sala e fifetsa ka pilo. Ga ke time ka dikala, meetsa ke kgelela ka diphego.

25

Letsatsai

Ke mollo settingwe. Mabele ke fisa meeding maropeng ke ya ka malao.

Ngodidi le lefsifsi.

Lefsifsi malotala, ngwedi ke malahla o lahlile lehodu kgwedi ya bosegoo.

Phuti.

Ke phutina boyo nhla magola ka go ikilela.

Ntshakwe.

RM/

Ke ntsakwe mmutla legola ke paletse mampya mohla lesolo

lebaleng la ga Mapankole. Maphefo ke latsa kgo g; ka le nyatsiwa mmele mogale ka pelong ke lesogana.

26

Setimela.

Ke tshutshu-makgale setimela se tsea kgeng le pere kgang ya lala dipere. Ke motla le maswanyana masweu ma dula ditulo.

Sekape.

Ke hlapa se ratha meetse fula. Meetse fula seilla tshila. Ga go tselwe, maleka ke likile ke teetse mehleng ya bogolo-golo. Bo setimela le bo sefata naga ba wela ka dinko.

Mollo.

Ke mollo sedimo kobo ya marega. Ke malotala, ke latotae. Le bo ke nna komang ka nna makese ke tladitse.

27

Pudi.

Ke pudi ka kgwatla ke a fata ka fata ka lala.

Noga.

Ke noga ke mo sa kobo marega kobo ke molete.

Donki.

Ke pokole ga ke lewe ke lewa mosomo; ke molahlwa le sekgata, ba na pokole.

Legokolodi.

Ke legokolodi a thaka mathapha a boeletla. Maoto ke manyabanya-ba ke bala ka makgolo ka re ke sepele a selela babadi.

28

Masa.

Ke masa ga ke loiwi ke sela bo ngwana kgwale go tshetshetha.

Naledi ya meso

Ke naledi ya meso

Naledi ya bo mahlafolane

Ke bonwa ke motsoga-pele

E lego go kganya; le bona

RM/

726

Bo-thutlwa le bo-naka le
Bo-maakgala ba khunama

Kgano (mankobo)

Go ja go a lemogelwa
ba ana mankobo
ke mankobo ke kgano ga
ba molemoge o tsea morago
a fa dikgogo.

29

Bebele (Bible)

Ke Bebele; ke kgwadi,
Kgwadi ya bo-Yesu mafoko
Le menate ya ona o ka se
Ganne wa fetsa.

Phiri.

Ke phiri e lego phiri ya tlo
Phiri tshaba meso
Ngwana matswale
Moloi ga bonwe ka mahlo.

30

Tshwene.

Ke tshwene ke morwa
Magobje a Moloto
Legowa la gowa Moletsi.

Phukubje

Ke phukubje; phukubje
Ka lla Moletsi la Matlala
Le a falala.

Legadima

Ke legadi, e lego gadima
La manyokenyoke le
Sitisa banna go phema.

Pula.

Ke makhura a lefase,
 Thari ya bloka makhura
 e a khokhoropana
 ke lekgotlopetsa

31

Pula (Continued)

Ba Tswapong Baroka
 la ba fa modulo.

Byatladi (Place)

Ke Byatladi la Mamorela'a
 Mahlatsi bo ana kolobe
 Begana kgomo bo dumela
 Phoofolo tsobie.
 Mo ya Byatladi tsoga
 'gale e tla huma ba go
 timile bjôkô ya satela.

32

Schlaré.

Ke schlaré, ke tlötłomedi
 'hlare sa bosegó se wetšá
 Mafsega ka maope.

Tlou.

Ke tlou a bo Bolepyé
 Sekhuta motho ka
 thebola motho a twa a
 se na lesoba.

Tau.

Ke tau; tau tona e lego tau
 sejela leopeng.

RM/

726

K34 / 92

20

Legokobu.

Ke legokobu, ke ntsho ya mohla;
Le go o ka bolaela phooefolo
Leopeng le a go bona

33

Leobu (Legobu).

Ke leobu o se bone leobu go neka kgole le ya go
pelo e a baba.

Katse.

Ke nkhakhane; ke ngwana
Matome ga tlalelwé ke
Noka ko mokgoma yo
mogole le ditolong tse
magosi o a dula.
Ke mollwa'a thalaga
tsuku. Wa topa yena
o humile le dinela,

34

Dikgwedi.

Legobye (February)
Ke Legobye la mpa le
modula sepa le mahloblokwé.

Kgwedi ya ngwetsi (November).

Ke kgwedi ya ngwetsi'a mogale
selemo le lehlabula.

Ngweta (December)

Ke ngweta bosegó ke a fofo.

Sisi (April)

Sisi leseba ke sebile kgwedi
lehlabula.

RM/

726

K34/92

21

Hlakola (July)

Hlakola dihlare kgwedi ya
male bla phefo.

35

Phupu (August)

Ke phupu legodí ke boile
le tlide go ntsha mataema.

Nakwe (September)

Nakwe e tswa mataema.

Morenane (October)

Ke morenane, morena pelo tsa
balemi le bedisa.

Dikgomo

Ke dikgomo malokano di tsotsoma
melome di kwa ka nko;
ra modungwane ka mahlo ga di bone
di lala mobu x bya re ba isa tsa tia
letshitelo; (motedi)
makokotlo monahalela mangwakana
a go rema banna mohlotlo.

Ke leope le wetsa difofu le ba
ba nago mahlo ba wela;
ba umalodi le nkong.

36

Khudu.

Ke mokhudu morwa Nagampi,
Sehlahlogantsha dikgepetla,
Ke mokhudu, maphoofolo ohle a
Ntseba, ba ntseba bo mmutla
morwa Masekona leho ke tshaba la
thoko, la mpya ke hwa ke kganyetsa
Ke mokhudu phoofolo ya maboto.

RM/

Mebala-bala ke apere,
 Dikgepetla ke hlahlagantshitse,
 Ke phoofolo ye sepelang ka mpa,
 Ga se mpa ke sepela ka legapi. Kotse ke rwele magetleng
 ke ntlo ke kwala ge kea maeto. Go sepeleng ga ke e kgole, maeto a
 ka a imelwa ke setopo. Byang ke fula mphofa mebotong. O bone
 wena motsumi o tsomang wa fihla ke tsena ntlong wa tloga ksa tswa
 ka sepela, nna mokhudu morwa Magampi.

A kgobokane maphoofolo chle ramaano o bitswa nna fela, nna
 khudu morwa Magampi.

RM/

End. S. 726 (b)

K 34/92

S. 726 Adultery, marriage, initiation, ect. at Molépô's(?)